ބީލަން ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: މަސްޖިދުލް ހުދާގެ ތަޅުމުގައި ނިވިލް ފްލޯރިންގ އެޅުން

އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)366/2025/5

23 ޖަނަވަރީ 2025

ސެކްޝަން 1

ބީލަން ޝީޓު

ރިފަރެންސް ނަންބަރު	ބީލަމާއި ގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް	
1.1	މަސައްކަތުގެ ނަން:	މަސްޖިދުލް ނޫރުގެ ބަޔަކުމަތި ނިވިލް ފްލޯރިންގ އަޅުން
	އިއުލާން ނަންބަރު:	(IUL)366/2025/5
	ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:	(PRO)366/2025/1
	އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް:	23 ޖަނަވަރީ 2025
8.1	ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުން: "ބީޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މެއިލް ކުރައްވާނީ projects@naalaafushi.gov.mv މުއްދަތު: 23 ޖެނުއަރީ 2025 އިން 28 ޖެނުއަރީ 2025 ގެ 13:30 އަށް	
9.1	ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނެ ތަނާއި ތާރީޚް (ނުއޮންނާނެ) ތަން: - ތާރީޚް: - ދުވަސް: - ގަޑި: -	
9.2	މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް: އޮފީސް: މުލަކަތޮޅު ނާޅާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޯނު ނަންބަރު: 6720034 އީމެއިލް އެޑްރެސް: projects@naalaafushi.gov.mv	
13.1	އަގު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް: ސެކްޝަން-7 ގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް.	
14	މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު: -	
18.1	ބީލަން ހުށަހަޅަންވީ ސުންގަޑި ތަން: ނާޅާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚް: 04 ފެބުރުއަރީ 2025 ދުވަސް: އަންގާރަ ގަޑި: 13:00	

20.1	ބިޑް ހުޅުވުން ތަން: ނާލާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚު: 04 ފެބްރުއަރީ 2025 ދުވަސް: އަންގާރަ ގަޑި: 13:00
24.1	ބިޑްތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ޖަދުވަލު 5 ގައި އެވަނީއެވެ.
28.1	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -
28.2	ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
30.1	ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު: -
36.1	ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭނެތަން: ނާލާފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކްޝަން 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިރުޝާދު

(ހ) އާންމު މައުލޫމާތު

1. ބީލަމުގެ ތަޢާރަފު	1.1 މި ބީލަމަކީ ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބީލަމެކެވެ. މި ބީލަމުން ހޯދަންބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2. ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް	2.1 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށްޓަކައި، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 18/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 2.1.1 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. 2.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް. 2.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް. 2.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް. 2.2 މި މާއްދާގެ 2.1 ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް 2.3 މިމާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަކަށް ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނަމަ އެކަން ބީލަން ޝީޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
3. ބީލަން އިންނަންވާނެގޮތާއި ބީލަމުގައި ސޮއިކުރުން	3.1 ބީލަންތައް އިންނަންވާނީ މި ލިޔުމުގެ އެނެކްސް 1 ގައިވާ ،ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޑެކްލަރޭޝަން ގައިވާ ލިޔުންތަކާއި ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ބައިންދައި ކުރެވިފައެވެ. 3.2 ބީލަން އިންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުން، ފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭ ފޮންޓެއްގައި (ފަރުމާ ފޮންޓް ފަދަ) ޖެހިފައި ކުރެވިފައެވެ. ނުވަތަ އަތުން ލިޔާނަމަ ލިޔުމުގައި ހުންނަންވާނީ ކިޔަން އެނގޭގޮތަށެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްޙާއެއްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަމާ ފަރާތުގެ ސޮއާއި ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްހާއެއްގައި ފުލް އެއީ ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިން ކިތައް ވަނަ ސަފްހާކަން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުން ސަފްހާ ނަންބަރުލެވިފައި ޖަހަންވާނެއެވެ.

ކަރަންކާމަގު، މ.ނާލާފުށި
SECRETARIAT OF THE NAALAAFUSHI COUNCIL, MULAKATHOLHU
KARANKAAMAGU, M. NAALAAFUSHI
+960 6720034
info@naalaafushi.gov.mv
info@naalaafushi.gov.mv

	3.3 3.3.1 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންފުނިތަކުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ޗެއަރމަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 3.3.2 ޕާޓްނަރޝިޕްތަކުގެ ޕާޓްނަރުން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 3.3.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަން ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ބިޑުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 3.3.4 ފަރުދީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވެރިފަރާތް ނޫން ފަރާތެއް ބިޑުގައި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނަމަ އެފަރާތަކަށް ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ "ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ"ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 3.3.5 ސަރުކާރު ކޮންފުނިތަކާއި، ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮންފުނިތަކުން ބިޑުގެ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާއިރު، ޒިންމާދާރު ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ސޮއި ކުރެވިދާނެއެވެ.
4. ހުށަހަޅާ ބިޑުގެ އަދަދު	4.1 ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅަނީ 1 (އެކެއް) ބިޑެވެ. އެއް ބިޑަށްވުރެ ގިނަ ބިޑެއް އެއްފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިޑެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
5. ބިޑު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އަގު	5.1 ބިޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބިޑެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުންނެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
6. އެހެނިހެން އުސޫލުތައް	6.1 ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، މި އިދާރާއެއްގެ ވެރިއަކާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކާ ތިމާގެ ކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އިނގޭން ލިޔުމުގައި ސާފުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު އެންގުމަކާ ނުލައި އެ ބިޑެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ) ބިޑާގުޅޭ ލިޔުންތައް

7. ބީލަން ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތައް	7.1 ބީލަމުގެ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައިވާ ލިސްޓުގައިވާ ލިޔުންތަކާއި، އެމެންޑްމަންޓްތަކެވެ. 7.1.1 ބީލަން ޝީޓް (ސެކްޝަން - 1) 7.1.2 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިރުޝާދު (ސެކްޝަން - 2) 7.1.3 އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް (ސެކްޝަން - 3) 7.1.4 ޑްރޮވިންގްތައް (ސެކްޝަން - 4) 7.1.5 ކޮންޓްރެކްޓް ޑާޓާ ޝީޓް (ސެކްޝަން - 5) 7.1.6 އެއްބަސްވުން (ސެކްޝަން - 6) 7.1.7 މަސައްކަތާބެހޭ މުއްދަތު (ސެކްޝަން – 7)
8. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން	8.1. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިއުލާންގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ. 8.2. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ އިއުލާންގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 8.3. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ސިސްޓަމަށް ދިމާވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރެވުނަމަ، ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިއުލާންގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅައިގެން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވޭނެއެވެ.
9. ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން	9.1. މި ބީލަމާއި ގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނަން ތާރީޚާއި ގަޑި "ބީލަން ޝީޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 9.2. ބީލަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން، އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށްފަހު ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް ލިޔުމުން ފޮނުވާނެއެވެ. 9.3. މި ބީލަން ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތައި ގުޅިގެން ނުވަތަ މި ބީލަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ސާފުކުރަންވާ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
10. ބީލަމަށް ބަދަލު ގެނައުން	10.1. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެމެންޑްމަންޓެއް (އުނި/ އިތުރު) ގެނެވޭނެއެވެ. 10.2. 10.1 ގައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަކީ ބީލަމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އުނިއިތުރު ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެފަރާތަކާ އޮފީހުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ސ) ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން

11. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ބަސް	11.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބީލަން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިބެހޭ ލިޔުމާއި ހުރިހާ ލިޔުންތައް ދިވެހިބަހުންނެވެ. އަދި ބީލަމާއިބެހޭ ހުށަހަޅާނެ ރެފަރެންސް ލިޔުންތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
12. ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ	12.1 މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
13. އަގު ހުށަހެޅުން	13.1 ބީލަމުން ވަކި ޑޮކިއުމަންޓް އަގު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޝަރުތު ބީލަން ސްޓެޕްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 13.2 ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު ޓެކްސް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކު ޖުމްލަ އަގާއި ވަކިން އެނގޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
14. މުއްދަތު	14.1 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތު ހުށަހަޅާފަރާތުން ބަޔާންކުރާނީ ދުވަސްތަކުގެ ހިސާބުން ދުވަހުގެ އަދަދުންނެވެ. 14.2 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. 14.3 ވަކިމުއްދަތަކަށް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި، އެމަސައްކަތެއް އެމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ނިންމަންވާނެއެވެ.
15. ބީލަމުގެ މުއްދަތު	15.1 ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ބީލަން ފޮނުވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތެވެ.
16. ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް	16.1 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް މަދު ނުވަތަ ނުހިމަނާ ބީލަން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. 16.1.1 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޖަދުވަލު 2) 16.1.2 ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ. 6.1.3 ކުރި އަދި ގުޅުވައިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެ ކޮޕީ (ފުރަތަމަ އިޢުލާން ނަމަ 16.1.4 ކޮޕީ ސަރަން/ ބީ.ޕީ.ރަޖު 16.1.5 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)

16.1.6 ޓީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ޓީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ) 16.1.7 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 16.2. ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބިޑްޕެކޭޖާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުންތަކެއް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ. 16.2.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް އަދި ޖަދުވަލު 4 ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 16.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 16.3.1 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ (ދޫކުރިފަހުން 3 މަސް ހަމަނުވާ)	

(ރ) ބީލަން ހުށައެޅުން

17.1.ބީލަން އެންވަލޯޕްގައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މުޅިންގޮތަކަށް އަންނަ ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ. 17.2. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 17.3. ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު ލިޔެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. 17.4. ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ސްޓިކަރާ ގުޅަން އެޑްރެސް ކުރެވިފައެވެ.	17. ބީލަން ބަންދު ކުރާނެ ގޮތް
18.1. މި މަސައްކަތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހަޅަންވީ ސުން ގަޑި ބީލަން ސްޓިކަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 18.2. މި މާއްދާގެ 18.1 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ ވާނީ ޖެހިގެން އެންމެ އަވަހަށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ބީލަން ސްޓިކަރާއި ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ. 18.3. އީމެއިލް އަދި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.	18. ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި
19.1. ބީލަން ހުށައެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަންނާނެއެވެ.	19. މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ

ބީލަން ތަކާއި ގުޅޭ އަމަލު ކުރާނެގޮތް	

(ބ) ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި އިވެލުއޭޝަން ކުރުން

20. ބީލަން ހުށަހެޅުން	20.1. މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެފަރާތުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތްތައްގެ ހާޒިރުގައި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚުގައެވެ. 20.2. ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ބީލަން ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ އެޑްރެހުގައެވެ. 20.3. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ގައިވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
21. ހުރަހައަގާ ބީލަމުގައިވާ ކުށްތައް އިސްލާހުކުރުން	21.2. ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަގަޅު އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
22. ބީލަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ބީލަންތަކުގެ ރެސްޕޮންސިވްނެސް ކަނޑައެޅުން	22.1. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަންކުރުމުގެ ކުރިން ޗެކްލިސްޓާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ. 22.1.1 ބީލަމަށް ސޮއިކޮށް ފުރިހަމަކޮށް ފަރާތެއްކަން. 22.1.2 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަން 22.1.3 ބީލަމުގައިވާ އުސޫލުތަކަށްތަބާވެ އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްކަން ކަނޑައެޅުން (ރެސްޕޮންސިވްނަސް)
23. ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން ކުރުން	23.1. ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން ކުރެވޭނީ 22.1 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
24. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން	24.1. ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑަށް ބަލައިގެން އެންމެގިނަ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

25. ބިޑުން ކެންސަލްކުރުން	25.1. އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑަށް ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބިޑުންބެއް ބަލައިގަނެވުމުގެ އިޢުލާނުގައި ފުރިހަމަނުވާތީ ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބިޑުންބެއް ބަލައިގަނެވުމަށްފަހުވެސް ފުރިހަމަނުވާ ބިޑުންބެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބިޑުންބެއް ބަލައިގަނެވުމަށްފަހުވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަގުތަކަށް ނުވާތީ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިޑުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބިޑުންބެއް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
26. ބިޑުން ކާމިޔާބުވާ ފަރާތް ހޯދައި، އެކަން އެންގުން	26.1. ބިޑުން ކާމިޔާބުވި ފަރާތާއި، ކާމިޔާބުނުވި ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ.
27. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން	27.1. ބިޑުން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަކުން އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާތާ ގިނަވެގެން ބަންދުނޫން 05 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިޑުން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި ދެމެދު މުއައްސަސާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ. 21.2. 27.1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ނުކުރައްވައިފިނަމަ، މިމުއައްސަސާއިން ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. 27.3. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މުއައްސަސާއިން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މުއައްސަސާއިން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 17.19 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ޅ) ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީތައް

28. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ	28.1. ބީލަން ސްޕެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 28.2. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހެވެ. 28.3. ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފައިނޭންސް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ފޯމެޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އޮންނަންވާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެއް ޗެޕްޓަރ 6 ގައި ވާނެއެވެ.

28.4. ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އެފަރާތްތަކަށް ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ. 28.5. ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.	
29.1. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި، އެޑްވާންސް ފައިސާއަށްއެދި އެދި ކޮންޓްރެކްޓަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ދަރުބަރުގެ މަރުޙަލާގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. 29.2. އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު -/250,000 (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ. 29.3. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ 45 (ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 29.4. އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 29.5. އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދެކެވެ. އަދި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫވާ ފައިސާ މަސައްކަތް ކުރުމުންދާއިރު ނުވަތަ ހިދުމަތް ހޯދުމުންދާއިރު ހަވަލުވާ ބިލްތަކުން، ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.	29. އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ
30.1. ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގަކީ -/500,000 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 30.2. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބަލައިގަތުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ދޫވާ މުއްދަތުގައި ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ	30. ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ

ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބީޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ. 30.3. ޕްރޮކިއުމަންޓް ގައިޑްލައިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެކެވެ.	
31.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު 17 ގައިވާ "ބިލަށާ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ. 31.2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު 18 ގައިވާ "ބިލަން އިޢުލާނުކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބިލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު-ޕްރީބިޑް މަރުޙަލާ" PR-14 ފޯމުންނެވެ. 31.3. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ނިންމައި، މައްސަލަ ނިންމިގޮތް ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު 19 ގައިވާ "ބިލުގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ޖަވާބު" PR-14 ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ. 31.4. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 17.09 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލްތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރު ޖަވާބުދީފަ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެކަން ބައްލަވާން މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.	31. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން
32.1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 17.11 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބިލްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިވިއު ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 13-	32. މައްސަލަ އަލުން ބެލުން ޕްރޮސީޖަރު

ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން	K/CIR/2018/01ގެ ޖަދުވަލު 21 ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަޑުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަޑުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" – އެޕީލް މަރުހަލާ" PR-16 ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ސެކްޝަން 3 – އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތައް އަދި ހާއްސަ މާއްދާތައް

33. މާނަކުރުން	33.1. "މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. 33.2. "މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، އެ މަސައްކަތެއް ކޮންޓްރެކްޓަން އެދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ. 33.3. "މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއޮތީ ބީލަން ސްޕެކްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތްތަކެވެ. 33.4. "މަސައްކަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައިއޮތީ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާއަށެވެ. 33.5. "އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ، މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތާއި، މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތާ ދެމެދު މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށެވެ.
34. ލިޔެކިޔުން ބަދަލުކުރުން	34.1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި އެންގުންތައް އާއްމުގޮތެއްގައި އަންގާނީ ދިވެހި ބަހުން، ލިޔުމުންނެވެ. 34.2. އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުން ރައްދުކުރާނީ އަތަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުން، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާއީމެއިލަށް، ބީލަމުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ. 34.3. މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
35. ތިންވަނަ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން	35.1. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުރާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް އެހެންފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން، ވެރިފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅާ ހުއްދަހާސިލްކުރަންވާނެއެވެ.

	35.2. 35.1 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސްބައެއް ހަވާލުކުރިކަމުގައިވިޔަސް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތުގެމަތިން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އުފުލަން ވާނެއެވެ.
36. ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތާއި ހަވާލުވުން	36.1. ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުގެ 03 (ތިނެއް) ދުވަސް ކުރިން ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނެވޭނެ ތާރީޚާއި ގަޑި މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 36.2. ތަކެތި ގުދަނަށް ގެނައުމުން މަސައްކަތް ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުން (ގުދަނުން) ބަލާފާސްކުރި ތަކެތީގެ އަދަދާއެވެ. 36.3. އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބިފައިވާތޯ ބަލާނީ ގުދަނުން ހަވާލުވުމަށްފަހު އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީންނެވެ. ކޮމިޓީ ބޭއްވުމަށްފަހު ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވާނަމަ އެގްރީމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަކެތި/ޚިދުމަތް ލިބުނުކަމަށްބަލާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތް/ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.
37. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު	37.2. މަސައްކަތް ހަވާލުވިފަރާތުގެ ބާރުނުފޯރާ ކަމެއް ނުވަތަ ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ ވެރިފިކޭޝަނާއި ގުޅޭކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެހާދިސާއެއް/ކާރިޘާއެއް ނުވަތަ އެކަމެއް ދިމާވިކަން އެނގޭފަދަ (ރަސްމީ ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ފަރާތަކުންދޭ) ލިޔުންތަކާއެކު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 37.3. އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުނަމަވެސް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭނީ "މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލު" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.
38. ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން	38.1. އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ކަނޑާނެއެވެ. 38.2. ޖުމުލަ އަގު -/2,500,000 (ދެ މިލިއަން ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ބިޑުތަކުގައި ފައިސާ ކަނޑާނީ، ޖުމުލަ އަގު 0.005 (ޕޮއިންޓް ސުފުރު ސުފުރު ފަހެއް) ގެ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދާ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދާ ގުނަކުރުމުން ޖެހޭ އަދަދެކެވެ. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = CP*0.005*LD CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް): ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން): ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

	38.3 މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލަސްވާ ދުވަސްތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ފައިސާ ދޭންޖެހިއްޖެނަމަ، މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ޖުރުމަނާ ބިލަށް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލަސްވީ ދުވަސްތަކާ ފައިސާ ބިލުގައިވާ އަދަދުން ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާއެވެ. 38.4 މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އިންސައްތައަށްވުރެ ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް ބޮޑުވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ.
39. އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކުރުން	39.1 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާނަމަ ފޯރަކަ ކުރުވިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ބާތިލްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 39.2 އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފިނަމަ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އޯޑަރަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތާއި، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އަގާއެކު ލިޔުން، ދެފަރާތުން އެލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހިނގާ ސައިޓްގައި ހުންނަ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ހުރިހާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު ނަގައި އެތަކެތި ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެންދަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ފަހުން މިއިން އެއްޗަކަށް ދިމާވާ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނެއެވެ.
40. އެހެނިހެން ކަންކަން	40.1 މި އެއްބަސްވުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދަކާ މި އެއްބަސްވުމާއި ތަޢާރުޒުވާކަން އެނގިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ މާއްދާއެއް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ އެ މާއްދާއެއް އިސްލާހުކޮށްގެން ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުން އަމަލުތަކައި ދަމަހައްޓަން ދެފަރާތުންވެސް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
41. ޖެނެރަލް އަދި އެހެނިހެން ޝަރުޠު	41.1 މިމަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ޖާރީކުރާ ޖެނެރަލް ކަސްޓަމްސްތަކާއި، ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، އިމްޕޯރޓް ރެގިއުލޭޝަން ފިޔަވަޅު އަދި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅު ދައުލަތުން ޖާރީކުރާ ފިޔަވަޅު ދައުލަތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ތަބާވާންވާނެ.
42. އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން	42.1 މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމަކުންނެވެ.
43. އެއްބަސްވުމަށް ހިނގާނެ ޤާނޫނު	43.1 މި އެއްބަސްވުން ހިންގާނީ، އަދި ތަފްސީރުކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
44. ދެބަސްވުން	44.1 މިއެއްބަސްވުމާއިގުޅޭ އުފެދޭ ދެބަސްވުން ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

	44.2 މިއުއްބަސްވުމުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރާނީވެސް ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. ހައްލުނުވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ނިންމާނީއެވެ.

ސެކްޝަން 4 – ޖަދުވަލުތައް

ޖަދުވަލު 1 – ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުން ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް

#	ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ.			
1	ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު (ޖަދުވަލު 2)		
2	ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ		
3	ކުރި އަދި ފުދުވަސްވީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ (ފުރަތަމަ އިއުލާން ނަމަ)		
4	ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން / ބީ.އޯ.ކިއު) (ބީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ)		
5	ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް (ޖަދުވަލު 3)		
6	ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާނަމަ)		
7	ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހުއްދަ ލިޔުން (ފޯމު އޭޖީ އެޕެންޑިކްސް)		
8	6.1 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެގޮތަށް އެލިޔުން.		
9	ބިޑް ސެކިއުރިޓީ (ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް)		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މައުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.			
13	ޖަދުވަލު 4 "ފޯމެޓް 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް" ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައި		
14	ޖަދުވަލު 4 "ފޯމެޓް 3 (ތިނެއް) އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް" ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި		
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ އިންސާފު އެއްގޮތަކަށް ބީލަން ހުށައަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.			
15	ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހުރި މިލިސްޓުގައި ވާ ތަރުތީބުން ތަރުތީބުކޮށްފައި		
16	ސަފުހާ ނަންބަރު ޖަހާފައި (ކޮންމެ ސަފުހާގެ ތިރީގައި ކޮޅަށް ސަފުހާކަން އެނގޭގޮތަށް)		
17	ސަފުހާތަކުގައި ހުރި ސޮއިކޮށްފައި		
18	ބީލަމުގެ ގަނޑުތައް ހުރި ވަކިން ފާހަގަވާގޮތަށް ބައިންޑްކޮށް / ހިރަސްޖަހާފައި		
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް			
19	މޯލްޑިވްސް އިން ލަންޑު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޖޮބް ކޮމާޝަލް ރެޖިސްޓްރީ ކޮޕީ (ދޫކުރެވިފައިން 3 މަސް ހަމަނުވާ)		
20	ގަވާއިދުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ (އެންމެފަހުން ދެއްކި މަހުގެ އަދި މުވައްޒަފުން ނުވާނަމަ ނުވާކަން)		

info@naalaafushi.gov.mv

	ޕެންސަން އޮޕިރޭޝަނަލް ލިޔުން (ދުވަހުގެ 3 ވަގުތު ހަމަކުރާ)		

ޖަދުވަލު 2 - ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަސައްކަތުގެ ނަން			
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް			
މަސައްކަތުގެ އަގު			
ޖީ.އެސް.ޓީ			
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު:			
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ޓީއިން/ގަޑި		ތަން	މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް
އިޢުލާން ނަންބަރު			
މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު			ދުވަސް (ހުކުރު ދުވަސްތަކާއި ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެއްބަސްވުން، މަތީގައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަގުތަކަށް، އަދި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.			
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:			

ސޮއި			ދާއިމީ އެޑްރެސް		
ނަން			ތަނުގެ ނަން		
މަގާމް			މޯބައިލް ނަންބަރު		
އައިޑީކާޑް ނަންބަރު		ތާރީޚް		ސްޓޭމްޕް	

މި ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޖަދުވަލު 3 – ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް

1. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު	
1.1 ނަން	
1.2 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް	
1.3 ވިޔަފާރި އެޑްރެސް	
1.4 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ	
1.5 ޓެކްސްޕެއަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރ	
1.6 ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރ	
1.7 ފޯން ނަންބަރ	
1.8 އީމެއިލް އެޑްރެސް	

2. ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މައުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މައުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު)

ނަން	މަޤާމް

3. އާންމުކޮށްކުރާ މަސައްކަތް

ޖަދުވަލު 4 -

ފާއިތުވި 36 (ތިރީސް ހައެއް) މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ (ފާއިތުވި މަހުގެ ނިޔަލަށް)

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލު				
#	މަސައްކަތުގެ ނަން	މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް	މަސައްކަތްކުރި އަހަރު	މަސައްކަތުގެ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން)
			ޖުމްލަ	

ނޯޓް: އިވޭލުއޭޝަނަށް ނަގާނީ ހުށަހަޅާއަހަރުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ޖަދުވަލު 5 - ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ ދާއިރާ	ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލު	ޕޮއިންޓްގެ އަދަދު
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު	އަގަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް އަގަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދޭނީ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއާއި އެއްގޮތަށެވެ. އެންމެ ދަށް އަގު	80

	ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = (— / ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު) X 80	
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު	އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ދެވޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއާއި އެއްގޮތަށެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = (އެންމެކުރު މުއްދަތު / ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު) X 10	10
ތަޖުރިބާ	މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާކްސްދެވޭނީ މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ 16.2 ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓްދެވޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ. އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރަށް އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފޯމިއުލާއާއި އެއްގޮތަށެވެ. އަދި މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާއަދުގެ 20 އިންސައްތަ ހަމަވާ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ތަޖުރިބާއަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = (ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ / އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ) X 10	10
ޖުމްލަ		100

ޖަދުވަލު 6 – ބިޑް ސެކިއުރިޓީ

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS, ……………………………..….[name of Bidder] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid for the Tender no……….issued by the Ministry of Education on…………….. ……..………..for Supplying/Purchasing of ……… …….[name of Contract] (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We …………………. [name of Bank] of ……… …………………… [name of country] having our registered office at ……………………………………………………………….. (hereinafter called "the Bank") are bound unto …………….[name of Purchaser] (hereinafter called "the Purchaser") in the sum of *……………………….. for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank this ……..day of ………….20……………..

THE CONDITIONS of this obligation are:

(1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or

(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:

(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or

(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or

(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser's having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date …………………. days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by

the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE……………………………. SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS ……………………… SEAL [signature, name, and address]

ސެކްޝަން 5 – ކޮންޓްރެކްޓް ޑޭޓާ ޝީޓް

ކޮންޓްރެކްޓް ޑޭޓާ ޝީޓް	
ކޮންޓްރެކްޓާގުޅޭ ރިފަރެންސްތައް	**ރިފަރެންސް ނަންބަރު**
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ނަން: އެޑްރެސް:	33.1
މަސައްކަތުގެ ހަވާލުވާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ނަން: އެޑްރެސް:	33.2
މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު:	33.3
މަސައްކަތުގެ އަގު:	33.4
އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު:	37

ޝެޑިއުލް 6 - އެއްބަސްވުން

މި އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައި ވަނީ، -------------------- (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "ގަންނަފަރާތް") އާއި---- -------------- (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެފަހުން "ވިއްކާފަރާތް ") އާ ދެމެދު، މިޢާދީ ސަނަދުން، .... ވަނަ އަހަރުގެ ....މަހުގެ .... (...................) ދުވަހު އެވެ.

ދެންފަހު، .... (މި އެއްބަސްވުމުގައި މީގެ ފަހުން "މަސައްކަތްތަކެއް") ކުރުމަށް ގަންނަފަރާތުން ބޭނުންވި ހިނދު، އަދި އެކަމަށްޓަކައި ވިއްކާފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ގަންނަފަރާތުން ގަބޫލުކުރި ހިނދު، ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ވިއްކާފަރާތުން ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދިމާވާ ގެއްލުމުތަކަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނަމަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ނިންމައިގެން، އަންނަނިވި ކަންކަމަށް އެއްބަސްވެވެ.

1. މި އެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުސްތަލަހުތަކާއި އިސްތިލާހުތަކަށް މާނަކުރުމުގައި "އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކުގައި" ގައި އެ މުސްތަލަހުތަކަށް ދީފައިވާ އިސްތިލާހީ ބޭނުންކުރުމާ ގޮތަށް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އެއީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
2. މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށް، އަދި އެ އަގު ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާ ބަދަލު ދިނުމަށް ވިއްކާފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
3. މި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގެންގޮސް ނިންމުމާއި، އަދި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާހުކުރުމާ ގުޅިގެން ވިއްކާފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ވިއްކާފަރާތުން ކޮންމެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ފައިސާ ވިއްކާފަރާތަށް ދިނުމަށް ގަންނަފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުން އެކުލެވިގެންވަނީ ބީލަމާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، އެއްބަސްވުމުގެ އާންމު މާއްދާތަކާއި، މަސައްކަތް ހަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

މި އެއްބަސްވުމަކީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ އެންމެހައި މާއްދާތަކަށް އިލްތިޒާމުވާކަމުގައި، އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ މަތީ ބަޔާންކުރެވުނު ދެފަރާތުން، މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ދަރަޖައިގެ ނިޔަލަށް މިހެން ހުއްޓަސް، ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެކު ސޮއިކުރައްވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތް: ސޮއި: ނަން: މަޤާމް: ތައްގަނޑު :	**މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތް:** ސޮއި: ނަން: މަޤާމް: ތައްގަނޑު :
ހެކިން: ސޮއި: ނަން: މަޤާމް: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:	**ހެކިން:** ސޮއި: ނަން: މަޤާމް: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
މަސައްކަތުގެ ވެރިފަރާތުން ސުޕަވައިޒް ކުރާނީ ސޮއި: ނަން: މަޤާމް: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:	**މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ސުޕަވައިޒް ކުރާނީ** ސޮއި: ނަން: މަޤާމް: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު: ފޯނު ނަންބަރު: އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ސެކްޝަން 7 – ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް / ތަކެތި / މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް

1.1 މިސްކިތުގައި ވިނިލް ފްލޯރިންގ އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް

1. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ވިނިލް ފްލޯރިންގެ ހަދަންޖެހޭނީ 1701 އަކަފޫޓެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެކު މިސްކިތުގެ ތަޅުމުގެ މިންތަން އެނގޭނެ ކުރެހުމުން އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
2. ވިނިލް ފްލޯރިންގެ ގޭޖުގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ 4މމ އަށް ވުރެ ތުނި ނޫން މިސްކިތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބާވަތެއްގެ ފްލޯރިންގ އެކެވެ.
3. ޓްރާންޒިޝަން ވިނިލް ފްލޯރިންގެ ގެންނަންވާނީ ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތު ސުޕަވައިޒަރުގެ މަޝްވަރާއާއި އެކުގައެވެ.
4. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން ވިނިލް ފްލޯރިންގެ އަޅާއިރު އެޑްހެސިވް، އަންނަރުން ނަމާދުކުރުމަށް ބާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ބައި އަދި މިހާރުގެ ހިލޭނަރުން މުޅިމިސްކިތުގައި ވިނިލް ފްލޯރިންގެ އަޅަންވާނެއެވެ.
5. ކަނޑައަޅާ ވިނިލް ފްލޯރިންގެ އަދި ނަމާދުކުރާ ސަފު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ، މިސްކިތްތަކަށް ޚާއްސަ (ވިނިލް ފްލޯރިންގެ) އަކަށް ވާންވާނެއެވެ.


5’4”
5’85”
39’
10’
22’6”
15’
5’
39’